c
Hithadhoo Port Limited SINCE 2005
ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ހިތަދޫ ޕޯޓަށް ވަންނަ ފާހަށް އެދޭ ފޯ މް
APPLICATION FORM FOR
HITHADHOO PORT ENTRY PASS
ފޯމް ނަންބަރ: FORM NO: ތާރީޚް: DATE:
1. މީހާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 1.PERSONAL DETAILS
ފުރިހަމަ ނަން / މިހާރުގެ އެޑްރެސް: PRESENT ADDRESS / FULL NAME
ދާއިމީ އެޑްރެސް: PERMANENT ADDRESS
އުފަން ތާރީޚް: ޖިންސް: SEX: އީ- މެއިލް : DATE OF BIRTH E- MAIL:
ފޯން ނަންބަރ : މޯބައިލް: MOBILE: އޮފީސް: PHONE NO: EMERGENCY CONTACT NO: OFFICE:
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު / ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ: PASSPORT NO: / NATIONAL IDENTITY CARD
ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން / މަޤާމް DESIGNATION / ORGANIZATION
2. ބިދޭސީއެއް ނަމަ ތިރީގައި މިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާ : އަޅުގަނޑަކީ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވާ / އުޅެމުންދާމީހެއްނަމަ (ވާކް ޕާރމިޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުއްވުން)
ބިދޭސީއެއްގެ ޢާއިލާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާ / އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ (ޑިޕެންޑެންޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުއްވުން)
އެހެނިހެން (ތަފްސީލް ބަޔާން ކުރޭ)
ރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތު މި ތާރީޚުން : މި ތާރީޚަށް:
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަން :
މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ތަން:
ފާހަށް އެދޭފަރާތުގެ ސޮއި:
މަތީގައިވާ ފަރާތަށް ހިތަދޫ ޕޯޓަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ފާހެއް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ. APPLICANT SIGNATURE:
އަދި މިފާހުގެ ބޭނުން ކޮގެން މީނާ ހިތަދޫ ޕޯޓް ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި މީނާ ކުރާ ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑު / މިކުންފުނިން ޒިންމާ ވާނަމެވެ .
ހަލާކުވެގެން PLEASEISSUEAHITHADHOOPORTENTRYPASSFORTHEABOVEAPPLICANT. DAMAGE
WETAKEFULLRESPONSIBILITYFORTHEAPPLICANT’SACTIONATHITHADHOOPORT.
ގެއްލިގެން LOST
އަލަށް ފާސް ހެއްދުމަށް FIRST TIME ސޮއި: SIGNATURE:
އާކުރުމަށް RENEW ނަން: NAME:
ކުންފުނި ބަދަލްވެގެން COMPANY CHANGE މަޤާމް: DESIGNATION:
6 މަސް މުއްދަތު 6 MONTH ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ފޯން ނަންބަރ: PHONE:
1 އަހަރު COMPANY STAMP 1 YEAR (ކުންފުނީގެ ފަރާތުން (
(ON BEHALFOFCOMPANY(
އެޗް ޕީ އެލް ގެ ބޭނުމަށް FOR HPL USE
APPLICATIONRECEIVEDDATE: CASHRECEIPTNO:
PASSNO: RECEIVEDDATE:
ISSUEDDATE: CASHIER’SSIGNATURE:
EXPIRYDATE:
PERMITTEDAREAS: AUTHORIZEDBY: SIGNATURE:
A B C
ފާސް ހައްދަވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިެތްއކަން އަންގައޭދި ކާޑް/ޕާާސްޯޕްޓގެ ކޮޕީ އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފްޯމ، ޕާސްޯޕްޓ ސައުޒިގެ 1 ގަނުޑ ފޮޓޯ ގެންނެވުން އެދެމެވެ. އަދި ފާސް އާކުރައްވާނަމަ ދިވެހިރައްޔިެތްއކަން އަންގައޭދި ކާޑް/
ޕސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމްގެ އުތިރުން ކުރެގީ ފާސް ހަުށަހުޅްއވަން ވާނެއެވެ
PLEASESUBMITNATIONALIDCARD/PASSPORTCOPYFORTHEPRODUCTIONANDISSUEOFTHEHITHADHOOPORTENTRYPASS.FORRENEWAL,PLEASESUBMITOLDPASS
ALONGWITHOTHERDOCUMENTS.
:ވެބްސައިޓް I Website: www.my.adduport.mv ލިް:އީމެއ I Email: info@adduport.mv ޓެލެފޯން: Tel: +960- 688-8558
ފޯމުގެ އަނެއްފަރާތް ބައްލަވާ PTO

އިރުޝާދު
• ފާހަށްއެދޭ ފޯމުގައި ފުރުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަނެއްވެސް ކިޔަން އެނގޭނެހެން ސާފުކޮށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުން ފުރުއްވާށެވެ.
• ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ފާހަށްއެދޭ ފޯމް ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ސެކިއުރިޓީ، ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .
• ފާހަށް އެދޭފޯމް ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމެޓިޑްގެ ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރުން އަދި މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .
• ހުށަހަޅާ ފާހަށްއެދޭ ފޯމަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ކުރިއަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނެތްނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ގެ ފަހުންނެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމުން ފާސް
ނިންމުމަށްފަހު ފާހާއި ހަވާކުވުމަށް، އެފަރާތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.
• ފާސް ބަލާ ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ފާހަށްއެދޭ ފޯމަ ށް ފައިސާދެއްކި ރަސީދު ގެންނަންވާނެއެވެ.
• ފާސް ދޫކުރާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 12:00 އަށް، އަދި މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 16:00 އަށެވެ.
• ފާހަށްއެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތަށް ބާތިލްވާނެއެވެ.
• ހުށަހަޅުއްވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަށް ހީރަސް ނުޖައްސަވާށެވެ. ހީރަސް ޖައްސަވައިގެން، އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ކޮލިޓީދަށްކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ގަބޫލެއް
ނުކުރެވެނެއެވެ.
• ކުންފުނި ބަދަލްވެގެން ފާސް ހައްދަވާނަމަ ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި ކުންފުނިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނޯޓް :
1. ފާސް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތަށްދީގެން ނުވަތަ ފާސް ބޭނުންކޮށްގެން ފާސް ހަދާދެވިފައިވާ ފަރާތްނޫން އެހެން މީހަކު ސަރަހައްދަށް ވަދެނިކުމެ ހަދާކަނ ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑަށް
ސާބިތު ވެޖެނަމަ ވަގުތުން ފާސް ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ .
2. ފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަގުތުން ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމެޓިޑްގެ ފޯން ނަންބަރު 6888558 އަށް އަންގަން ވާނެއެވެ .
3. އެއްވެސެ އެހީއެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 6888558 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއި ތަކެތި:
ދިވެއްސެއްނަމަ:
• ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފާހަށް އެދޭފޯމް.
• ހިތަދޫ ޕޯޓަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް.
• ނެގިފަހުން 3 މަސް ދުވަސް ނުވާ ، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް މިންގަޑާއި އެއްގޮތް، ޑިޖިޓަލް ފޮޓޯ. (ސޮފްޓް ކޮޕީ) (ފޮޓޯ ނެގިފައި ވާންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކްރައުންޑެއްގައެވެ.)
• ޞައްޙަކަން އެގޭފަދަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުކޮޕީއެއް.
ބިދޭސީއެއްނަމަ:
• ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފާހަށް އެދޭފޯމް.
• ހިތަދޫ ޕޯޓަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް.
• ނެގިފަހުން 3 މަސް ދުވަސް ނުވާ ، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް މިންގަޑާއި އެއްގޮތް، ޑިޖިޓަލް ފޮޓޯ. (ސޮފްޓް ކޮޕީ) (ފޮޓޯ ނެގިފައި ވާންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކްރައުންޑެއްގައެވެ.)
• ޞައްޙަކަން އެނގޭފަދަ ޕާސްޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތް ޞަފްޙާގެ ކޮޕީއެއް.
• ޞައްޙަކަން އެނގޭފަދަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކްޕާމިޓްގެ ކޮޕީއެއް.) ހުށަހަޅުއްވާ ވާރކްޕާމިޓް ވާންވާނީ މުދާ ކުލިއަރ ކުރުމަށްއެދޭ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ހެދިފައިވާ
ވާރކްޕާމިޓް އަކަށެވެ.(
ފާސް ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން:
• ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފާހަށް އެދޭފޯމް.
• ޞައްޙަކަން އެނގޭފަދަ މުއްދަތް ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުކޮޕީއެއް.) ބިދޭސީއެއް ނަމަ ޞައްޙަކަން އެގޭފަދަ ޕާސްޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު ޞަފްޙާގެ ކޮޕީއަދި ޞައްޙަކަން އެގޭފަދަ
މުއްދަތް ހަމަނުވާ ވާރކްޕާމިޓްގެ ކޮޕީއެއް.(
• ހަލާކުވި ފުާހގެ ކޮޕީއެއް .
ނޯޓް:
1. ފާސް ހަލާކުވެން ނުވަ ތަ ގެއްލިގެން ފާސް އައު ކޮށްދޭއިރު ފާސް އައުކޮށްދޭނީ ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ފާހުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚް އަށެއެވެ .
2. ޚިދުމަތް މެދު ނުކެނޑި ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފާހުގެ މުއްދަތް ހަމަވުމުގެ ލަސްވެގެން 05 ދުވަސް ކުރިން ފާސް އައުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް
ހަނދުމަފުޅުކޮށް
އަރުވަމެވެ .
3. ފާސް ހަދާދެވިފައިވާ ފަރާތްނޫން އެހެން ބޭފުޅެއްގެ އަތަށް ފާސް ދީގެން ނުވަތަ ފާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސަރަހައްދަށް ވަދެނިކުމެ ހަދާ ކަން ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ
ވަގުތުން ފާސް ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.